



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITI YA 12

LOETSE 2023

**SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3
TATAISO YA HO TSHWAYA**

MATSHWAO: 100

Tataiso ena ya ho tshwaya e na le maqephe a 10.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1****Dintlha tsa tataiso ya meqoqo****1.1 Ke ne ke nahana hore ke a tseba.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho re qoqela ka ho hlaka, mme a bolele se ileng sa etsahala ha a tla re o ne a nahana hore o a tseba.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a qolle ketsahalo e le nngwe e ileng ya mo etsahalla.
- Mohlahlobuwa a ka bua kamoo a ileng a kena tsietsing kateng, o phonyohile jwang le hore o ithutileng.

[50]**1.2 Dikotsi tse bakwang ke batshwaruwa ba thobang ditjhankaneng setjhabeng le sepoleseng.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho hhalosa mathata a bakwang ke batshwaruwa ba thobang ditjhankaneng.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa o lokela ho hlahisa mathata a bakwang ke batshwaruwa ba thobang ditjhankaneng setjhabeng esita le mapoleseng.
- Mohlahlobuwa a hhalose seo mmuso o lokelang ho se etsa ho tshireletsa setjhaba.

[50]**1.3 Pula ke mahlopha a senya.**

Moqoqong ona mohlahlobuwa o hlahisa mahlakore o mabedi a taba, mme o a tshehetsa ka dintlha tse lekanang.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa ka molemo wa pula.
- A boele hape a hlahise bobo bo bakwang ke pula.
- Mohlahlobuwa a hlahise ntihakemo ya hae mabapi le pula.

[50]

1.4 Ditsha tsohle tsa thuto e phahameng Afrika Borwa di lokela ho nehelana ka thuto e sa lefellweng. Dumellana kapa o hanane le mohopolo ona.

Moqoqong ona mohlalobuwa o kgetha lehlakore la hae, mme a le tshehetse ka dintlha tse utlwahalang.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a ka hhalosa bohlokwa ba thuto e sa lefellweng ditsheng tse phahameng tsa thuto.
- Ya hananang a hhalose mathata a ka bakwang ke thuto e sa lefellweng. A ka bua ka dintho tse ka etswang ke baithuti ditsheng tse phahameng ka lebaka la thuto e sa lefellweng.

[50]

1.5 Kotsi e bakilweng ke dikgohola motseng wa heso.

- Moqoqong ona mohlalobuwa o lokela ho re hhalosetsa ka kotsi e etsahetseng ka lebaka la dikgohola motseng wa habo le metseng e mabapi.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Mohlahlobuwa a ka qoqa kapa ho hhalosa kotsi e etsahetseng motseng wa habo le metseng e mabapi ka lebaka la dikgohola jk ho wa ha matlo, ho wa ha marokgo, ho senyeha ha ditsela jj.
- Mohlahlobuwa a ka hhalosa ka dithuso tseo ba di fumaneng.

[50]

1.6 Setshwantsho sa 1.6.1, 1.6.2 le sa 1.6.3:

- Moqoqong ona mohlalobuwa o boha setshwantsho, mme o iqapela sehlooho ka mohopolo wa sehlooho o qholotswang maikutlong a hae.

Dikahare tse ka lebellwang e ka ba tsena tse latelang:

- Moqoqo ona o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe, ho latela moelelo oo a o fumanang ka setshwantsho.

[50]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:

50

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 50]

Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE LE MORALO (Tshekatsheko ya seholooho) tlhophiso ya mehopolo le dintla, kelohloko ya baamohedi ba ditaba, maikemisetso le maemo		28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
MATSHWAO A 30	Boemo bo hodimo	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e bontshang kutlwiso e babatsehang ya seholooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopol o bontsha boqhetseke, e phepheta monahano mme ke e sutsitseng; - e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang/babatsehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e ralehileng hantle haholo; - Mehopol o tsamaellana le seholooho ka botlalo, e a kgahlisa mme e na le bopaka ba mehopolo e sutsitseng; - e hlophisitswe hantle haholo ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano ke e kgotsofatsang dithlokeho - Mehopol o momahane ka tsela e kgotsofatsang le e kgodisang - e hlophisitswe ka tsela e utwisishehang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e momahane mona le mane - Mehopol o ke e seng ya boiqapelo mme e sa hlakang - Ho na le bopaki bo seng bokae ba tlhophiso le momahano ya mosebetsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e tswile lekoteng ho hang - Mehopol o ke e sa tsepameng e dubakaneng - Ha e utlwahale mme dintla di a phetakwa - Ha e a hlophiswa ka tshwanelo le momahano ha e yo
	Boemo bo tlase	25–27	19–21	13–15	7–8	0–3
		<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e tswileng matsoho le ha e haellwa ke dintla tse ikgethang tsa moqoqo o babatsehang - Mehopol o ke e sutsitseng mme e bontsha boqhetseke; - e hlophisitswe hantle ka tsela e bontshang bokgoni mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e radilweng hantle - Mehopol o ke e loketseng mme e thahassilang - e hlophisitswe hantle ka tsela e ikgethang mme e momahane ka tshwanelo ho kenyeditswe selelekela, mmele le qetelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano e a kgotsofatsa le ha e sa hlaka mona le mane - Mehopol o momahane le ho kgodisa ka tsela e mahareng; ho na le tlhophiso le momahano e itseng ho kenyeditswe le selelekela, mmele le qetelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nehelano boholo e tswile lekoteng - Mehopol o ha e a momahana ka tshwanelo mme e a lahlhisa - Nehelano ha e a bopaki ba tlhophiso le momahano 	<ul style="list-style-type: none"> - Boiteko ha bo yo ba ho arabela seholooho - Mehopol o tswile lekoteng ka ho phethahala, ha e a nepahala nehelano ha e a tsepama seholoohang, mme e dubakane
Makgetha a ho lekanyetsa		Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
PUO,SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO Sehalo, rejisetara, setaele le, tloltontswe di loketsesepeho/ tshusumetslo le maemo, kgetho ya mantsw, tshebediso ya puo le tlwaelo, matshwao a ho bala le mopeleto	Boemo bo hodimo	14–15	11–12	8–9	5–6	0–3
MATSHWAO A 15	Boemo bo tlase	<ul style="list-style-type: none"> - Sehalo, rejisetara, setaele le, tloltontswe di loketsesepeho ka tsela e babatsehang, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya hae ya puo e a ikgetha, mme e bontsha boitshepo ka tsela e tsotehang - o sebedisitse halo se matla mme se susumetsang ka tsela e ikgethang - o batla o hloka diphos o tsa puo le tsa mopeleto - o radilwe ka bokgoni bo tsotehang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltontswe di loketsesepeho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo haholo; - tshebediso ya puo e matla mme ho sebedisitse sehalo se loketseng ka nako tsohie; - boholo ba mosebetsi ha o na diphos o tsa tshebediso ya puo le mopeleto - o radilwe hantle ka tshwanelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltontswe di loketsesepeho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - tshebediso ya puo ke e loketseng, mme e fetisa moelego ka tshwanelo - puo ya bonono ke e loketseng mme e sebedisitse ka tshwanelo - O radilwe ka tsela e mahareng feela 	<ul style="list-style-type: none"> - Sehalo, rejisetara, setaele le tloltontswe ha di a lokela sepeho, baamohedi ba ditaba mmoho le maemo; - puo se sebedisitse feela ka tsela ya motheo; - sehalo mmoho le moelego o hlahiwang ke tema ke tse sa lokelang; - ho sebedisitse tloltontswe ya motheo feela 	<ul style="list-style-type: none"> - Puo e sebedisitse weng ha se e utwisishehang; - sehalo, rejisetara, setaele le tloltontswe ha di a lokela baamohedi ba ditaba, sepeho le maemo; - tshebediso ya tloltontswe e haellang haholo hoo nehelano e sa utwisishehang
	Boemo bo hodimo	13	10	7	4	
		<ul style="list-style-type: none"> - Tshebediso ya puo ke e nepahetseng mme e susumetsang sehalo sa tema - e batla o hloka diphos o tsa puo le tsa mopeleto - e radilwe ka bokgoni bo tsotehang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tshebediso ya puo ke e sefutho mme e loketseng maemo - sehalo ke se matla mme se loketseng - ho na le diphos o tse seng kae tsa puo le tsa mopeleto - e radilwe hantle 	<ul style="list-style-type: none"> - Tshebediso ya puo ke e kgotsofatsang le ha ho na le ho sa tsamaelane mona le mane - kakarets o sehalo ke se loketseng le ha puo ya bonono e le e haellang 	<ul style="list-style-type: none"> - Puo ke ya motheo feela mme e sebedisitse ka tsela e haellang - popeho ya dipolelo ke e tshwanang e se nang motswako - tloltontswe e haella haholo feela 	
SEBOPEHO Makgetha a tema: Popeho ya dipolelo le kgodiso ya diratswana le bolelele bo hlokeheng		5	4	3	2	0–1
MATSHWAO A 5		<ul style="list-style-type: none"> - Kgodiso ya seholooho ke e babatsehang - katoloso ya dintla ke e ikgethang - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e ikgethang 	<ul style="list-style-type: none"> - Dintla tse loketseng mme tse hodisang seholooho - momahano e bopilweng ke e supang bokgoni - dipolelo le diratswana di loketseng nehelano mme di fapafapanngwa ka tshwanelo 	<ul style="list-style-type: none"> - Dintla tse loketseng di hodisa seholooho ka tsela e mahareng - dipolelo le diratswana di bopilwe ka tsela e mahareng - moqoqo o ntse o hlahiisa moelego 	<ul style="list-style-type: none"> - Tse ding tsa dintla ke tse utlwahalang - dipolelo le diratswana di na le diphos o - Moqoqo o a utwisisheha le ha o le diphos o 	<ul style="list-style-type: none"> - Dintla tsa bohlokwa di a haella - dipolelo le diratswana tse hlahiwang ke tse fosahetseng - moqoqo ha o na moelego o lebelletsweng
MATSHWAO		40–50	30–39	20–29	10–19	0–9

KAROLO YA A: MOQOQO**MATSHWAO A SEBEDISWANG HO BONTSHA DIPHOSO HA HO TSHWAUWA MOQOQO****SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:****SEKALA SA HO TSHWAYA MOQOQO****MATSHWAO: 50**

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotloolo / dikgutsufatso
Dikahare le Moralo	30	DM =
Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15	PST =
Sebopheho	5	Seb =
Matshwao ohle	50	

Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong ya A.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a khatong ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopheho ho fell a khatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka hodima lenseswe/polelo ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotseng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arohantseng a ngolwa a kopane;
- **Mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- **Mp** bakeng sa mopelelo o fosahetseng;
- **Mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- **P** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- **^** bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le/e siilweng pakeng tsa mantswe a mang;
- **//** bakeng sa ho qala seratswana se setjha/ho arola diratswana

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO

POTSO YA 2

2.1 LENGOLO LA SETSWALLE/ SETLWAEDI

Sebopoho:

- Aterese e nngwe, ya mongodi, mme e ngolwa e qala hodimo bohareng ba leqephe ho tloha letsohong le letshehadi ho ya ho le letona.
- Aterese e ngolwa ka mokgwa wa boloko; ha ho ngolwe matshwao a puo, ntle le ha ho sebedisitswe aterese ya lebokoso la poso.
- Aterese ya moamohedi ha e hlahiswe mofuteng ona wa lengolo;
- Ka mora mohla ho tlolwa mola, ebe ho tla tumediso; yona e ngolwa ka letsohong le letshehadi, haufi le moo leqephe le qalang. Hlokombela hore ha ho ngolwe letshwao la puo ka mora tumediso;
- Seratswana sa selelekela se lokela ho ba sekgutshwane, mme se omele ditaba kapa se totobatse sepheo sa lengolo;
- Mmele wa lengolo o ahwe ka diratswana tse seng kae; di ka ba tharo kapa ho feta, mme mona ke moo ya ngolang a nontshhang taba tsa hae tse mabapi le sehlooho sa lengolo;
- Qetelo ya lengolo ke e kgutshwane ka tlwaelo, mme e phethela ditaba;
- Lengolong la setlwaedi ha ho hlokehe hore o ngole fane ya hao.

Dikahare tse ka lebellwang:

Mohlahllobuwa o ngola lengolo leo ho lona a hhalosang mabaka a tla mo sitisa ho tswelella moketjaneng oo a menngweng ho ona.

[25]

2.2 TSA BOPHELO BA MOFU

Ena ke tokomane eo ho yona ho ngolwang ditaba tse amanang le mofu.

Matshwao a ikgethang a sebopoho sa tema ena:

- Mofu ke mang, wa ha mang;
- Tlhaho ya hae: Sebaka moo a hlahetseng teng, letsatsi la tswalo le selemo;
- Tsa kgolo ya mofu; dithuto, mosebetsi, lenyalo, jj;
- Tsa lefu la hae: letsatsi le mokgwa oo a hlokahetseng ka wona;
- Maballo: bao a ba siyang;
- Theneketso ya seboko sa hae.

[25]

2.3 PUISANO

Puisano ke tema e ngolwang ho hlahisa puisano e teng pakeng tsa batho ba babedi.

Sebopheho

- Puisano e ngolwa e le ho puo ya mmui, empa matshwao a di-a- bulwa di a kwalwa (" ") ha a sebediswe.
- Lebitso la sebui le ngolwe ka letsohong le letshehadi la leqephe, le latelwe ke letshwao la kgutlopedi (:)
- Polelo e nngwe le e nngwe e lokela ho ba karabelo ya polelo e sa tswa buuwa.
- Sehalo le puo di itshetlehe kamanong ya dibui, le ho sehlooho sa ditaba.
- Ho tlolwe mola dipakeng tsa sebui ka seng bakeng sa makgethe.
- Ho ngolwe polelo ya selelekela e hlilosang na ho buisana bomang, ka eng.

Dikahare tse ka lebellwang:

- Mohlahlobuwa a ka ngola puisano e dipakeng tsa motjha ya dilemolemo a sa sebetse, empa a na le mangolo a thuto, mme a buisane le motjha ya kwetliseditsweng mosebetsi wa matsoho mme jwale o a itshebetsa.

[25]

2.4 ATIKELE E YANG KORANTENG

Ena ke tokomane ya dikgokahano e yang koranteng.

Sebopheho

- Atikele e ba le sehlooho se matla se bileng se hohelang mahlo;
- Lebitso la moqolotsi wa ditaba le sebaka seo atikele e ngoletseng ho sona di ngolwa ka hodima seratswana sa pele;
- E arolwa ka dikholumo tse bopilweng ka diratswana tse kgutshwanyane;
- Le ha mohlahlobuwa a sa ngola atikele ka tsela ya dikholumo a se fuwe kotlo;
- Ditaba di hlahiswe ka tsela ya phiramiti.

Dikahare tse ka lebellwang:

- Mohlahlobuwa a hlokomedise setjhaba mabapi le boqhekanyetsi bo etswang ke ditsotsi metjhining e ntshang tjhelete, mme a hlalose mehato eo ba ka e sebedisang ho itshireletsa.

[25]

2.5 LENGOLO LA SEMMUSO

Sebopoho

- Aterese di pedi. Aterese ya mongodi wa lengolo e ngolwa ho tloha mahareng a leqephe ho leba letsohong le letona, e nto latelwa ke letsatsi, kgwedi le selemo;
- Aterese ya ya ngollwang e ngolwa ka letsohong le letshehadi. E qala ka maemo a tshebetso a ya ngollwang ebe ho latela aterese ya hae ka bottlalo.
- Tlasa aterese ho ngolwa tumediso (Monghadi, mofumahadi kapa mofumahatsana), le dikgutsufatso di amohelehile (Mong/Mof)
- Tlasa tumediso ho ngolwa mola wa sehlooho – o totobatsang sepheo sa lengolo leo.
- Kamora mola wa sehlooho ho ngolwa seratswana sa selelekela seo e leng ntshetsopele ya ditaba.
- Qetelo ke ya semmuso, mme e ngolwa e le “Ka botshepehi, Ka boikokobetso”jj;
- Ya ngolang o lokela ho saena pele, a nto ngola lebitso la hae ka bottlalo ka tlase.

Dikahare tse ka lebellwang:

- Mohlahlobuwa a ngolle Lefapha la Thuto, mme a le lebohe mabapi le ho putsa baithuti le matitjhere a sebeditseng hantle dithutong tsa makgaolkgang mafelong a selemo.

[25]

2.6 RAPOROTO

Sebopoho:

Dihloohwana tse ka sebediswang ho ngola raporoto e ka ba tse latelang:

- Motho kapa batho bao raporoto e lebisitsweng ho bona, Sehlooho sa raporoto.
- Ditaba kapa dintlha tseo ho tlalehwang mabapi le tsona (ho phethoha ha bese mme ya ntsha baithuti kotsi)
- Motho ya ngolang raporoto.
- Mohla le sekenetjhara.

Dikahare tse ka lebellwang:

- Mohlahlobuwa a hhahise le ho hlalosa dintlha tsohle ka bottlalo ka seo a se boneng mabapi le ho phethoha ha bese e ntshitseng baithuti kotsi.

[25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2):	50
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:	100

RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO – SESOTHO PUO YA LAPENG [MATSHWAO A 25]

Makgetha a ho lekanyetsa	Phihlello e babatsehang	Phihlello e supang bokgoni	Phihlello e mahareng	Phihlello ya motheo feela	Phihlello e haellang
DIKAHARE, MORALO LE SEBOPEHO	13–15	10–12	7–9	4–6	0–3
Tshekatsheko ya sehlooho le mehopolo Tlhophiso ya mehopolo Kelohloko ya maikemisetso, baamohedi ba ditaba, le maemo	- Nehelano e babatsehang ya sehlooho e supang bokgoni bo ikgethang - Mehopolo e matla e butswitseng - Tsebo e batsi ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehlooho - Dintilha tsohle di tshehetsta sehlooho mme di hlalositswe ka botebo - Sebopetho ke se nepahetseng	- Nehelano e ntle haholo e bontshang tsebo e ntle ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e kgere e tsepame sehloohong - Mehopolo le dikahare ke tse momahaneng, tse hlalositsweng ka botebo, mme dintilha di tshehetsta sehlooho - Sebopetho ke se loketseng se nang le diphoso tse mmalwa	- Nehelano e lekaneng e bontshang tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - Nehelano ha e a tsepama sehloohong ka ho phethahala ho na le ho kgere ho itseng - Mehopolo le dikahare di na le momahano e amohelehang - Ke dintilha tse itseng feela tse tshehetsta sehlooho - Ka kakaretso sebopetho ke se loketseng empa se nang le diphoso tse itseng	- Nehelano ya motheo e bontshang tsebo ya makgetha a itseng feala a mofuta ona wa tema - Nehelano e na le tsepama e itseng feela sehloohong empa e a kgere - Mehopolo le dikahare ha se ka mehla di momahaneng - Sehlooho se tshehetsta ke dintilha tse itseng feela - Sebopetho se foofa feela, mme se na le bohlotsa bo boholo	- Nehelano e totobatsa kgaello ya tsebo ya makgetha a mofuta ona wa tema - moelelo o nyotobetswa ke ho kgere ho hoholo - Mehopolo le dikahare ha di na momahano - Ke dintilha tse mmalwa haholo tse tshehetsta sehlooho - Ha ho na boiteko bo entsweng ho sebedisa sebopetho se nepahetseng
MATSHWAO A 15	9–10	7–8	5–6	3–4	0–2
PUO, SETAELE LE HO HLAOLA DIPHOSO					
Sehalo, rejistarara, setaele, maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo. Tshebediso ya puo, tlwaelo ya tshebediso ya puo, kgetho ya mantswa, matshwao a ho bala le mopeleto	- Sehalo, rejistarara, setaele, le tlotlontswe di loketse ka ho fetisia maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Tshebediso ya puo e nepahetse e bile e bopehile hantle - Nehelano ha e na diphoso	- Sehalo, rejistarara, setaele le tlotlontswe di loketse ka ho fetisia maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Ka kakaretso tshebediso ya puo ke e nepahetseng e bileng e bopehile hantle - Tshebediso ya tlotlontswe e ntle haholo - Nehelano boholo ha e na diphoso	- Sehalo, rejistarara, setaele le tlotlontswe di loketse maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e na le diphoso tse itseng tsa tshebediso ya puo - Tshebediso ya tlotlontswe ke e lekaneng - Diphoso ha se tse nyotobetsang moelelo	- Sehalo, rejistarara, setaele le tlotlontswe ha di a lokela maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo hantle - Tshebediso ya puo e fosahetse e bile e tletse diphoso tse ngata - Tshebediso e sang kae ya tlotlontswe - Moelelo o nyotobetsang haholo	- Sehalo, rejistarara, setaele le tlotlontswe ha di dumellane le maikemisetso, baamohedi ba ditaba le maemo - Nehelano e tletse diphoso e dubakane - Tlotlontswe ha e dumellane le maemo - Moelelo o nyotobetsang haholo
MATSHWAO A 10	20–25	15–19	10–14	5–9	0–4
MATSHWAO					

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

SENOTLOLO SA HO TSHWAYA:

SEKALA SA HO TSHWAYA DITEMA TSA KGOKAHANO

MATSHWAO: [25]

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare le Moralo ke Sebopheho Puo, Setaele le Tokiso ya diphoso	15 10	DMS = PST =
Matshwao ohle	25	

Ditaelo ho motshwai:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka dihlooho tse PEDI karolong ena.
- Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya tema e nngwe le e nngwe.
- Ha mohlahlobuwa a tswile lekoteng nehelanong etsa tsena tse latelang:
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao bakeng sa dikahare ho ya ka kgato ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a tshebediso ya puo ho fell a kgatong ya pele feela.
 - Mohlahlobuwa a abelwe matshwao a sebopheho ho fell a kgatong ya pele feela.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema

Batshwai ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehellwe lenseswe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko ka tshebediso ya matshwao a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantswe a ngotseng a kopantswe empa a lokela ho arolwa;
- -,+ bakeng sa ho kopanya mantswe a arotsweng empa a ngolwa a kopane;
- Mn bakeng sa mongolo (Orthography) o fosahetseng;
- Mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- Mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- P bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng / e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- ^ bakeng sa lenseswe kapa karolwana ya lenseswe le / e siilweng pakeng tsa mantswe a mang.
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.